

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA OTVARANJE TEKUĆEG RAČUNA (Federacija BiH)

DOO (pravno lice)

Dokument	Tip dokumenta	Ovjerava
Rješenje o upisu u sudski registar Ukoliko je Rješenje o upisu u sudski registar starije od 6 mjeseci dostaviti i Izvod iz nadležnog sudskog registra	kopija	opština/nadležni organ
Obavještenje nadležnog Zavoda za statistiku o razvrstavanju subjekta prema djelatnostima	kopija	opština/nadležni organ
Akt/odluka o osnivanju preduzeća	kopija	opština/nadležni organ
Uvjerenje o poreznoj registraciji (JIB)	kopija	opština/nadležni organ
Statut preduzeća	original	preduzeće pečatom
Finansijski izvještaji za posljednji obračunski period	kopija	nije potrebno ovjeravati
Lična karta direktora	kopija	opština/nadležni organ
Lične karta osnivača sa najmanje 20% vlasništva u pravnom licu	kopija	opština/nadležni organ
Prijava mjesta prebivališta direktora (CIPS)	kopija	nije potrebno ovjeravati
Prijave mjesta prebivališta osnivača sa najmanje 20% vlasništva u pravnom licu (CIPS)	kopija	nije potrebno ovjeravati
Lične karte osoba koje će biti ovlaštene po računu	kopija	opština/nadležni organ
Prijave mjesta prebivališta (CIPS) osoba koje će biti ovlaštene po računu	kopija	nije potrebno ovjeravati
Uvjerenje o PDV registraciji	kopija	opština/nadležni organ

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA OTVARANJE TEKUĆEG RAČUNA (RS)

DOO (pravno lice)

Dokument	Tip dokumenta	Ovjerava
Rješenje o upisu u sudski registar Ukoliko je Rješenje o upisu u sudski registar starije od 6 mjeseci dostaviti i Izvod iz nadležnog sudskog registra	kopija	opština/nadležni organ
OP obrazac	kopija	opština/nadležni organ
Obavještenje nadležnog Zavoda za statistiku o razvrstavanju subjekta prema djelatnostima	kopija	opština/nadležni organ
Uvjerenje o poreznoj registraciji (JIB)	kopija	opština/nadležni organ
Akt/odluka o osnivanju preduzeća	kopija	opština/nadležni organ
Statut preduzeća	original	preduzeće pečatom
Finansijski izvještaji za posljednji obračunski period	kopija	nije potrebno ovjeravati
Lična karta direktora	kopija	opština/nadležni organ
Lične karta osnivača sa najmanje 20% vlasništva u pravnom licu	kopija	opština/nadležni organ
Prijava mjesta prebivališta direktora (CIPS)	kopija	nije potrebno ovjeravati
Prijave mjesta prebivališta osnivača sa najmanje 20% vlasništva u pravnom licu (CIPS)	kopija	nije potrebno ovjeravati
Lične karte osoba koje će biti ovlaštene po računu	kopija	opština/nadležni organ
Prijave mjesta prebivališta (CIPS) osoba koje će biti ovlaštene po računu	kopija	nije potrebno ovjeravati
Uvjerenje o PDV registraciji	kopija	opština/nadležni organ